

## LA LECA DEI CONS

D'aquela pontannada escura, que serà estremada sota lo signe dei *fundamentalistas musulmans*, - aquela empega! - nos restarà un sentiment d'amarum. Lo chaplàs dei jornalistas de *Charlie hebdo*, l'assassinat dau monde de la supereta *casher* nos remanda ais annadas quaranta ambé la purificacion ethnica, l'eliminacion dei desviants, l'instauracion de la terror fascista. Deguna civilizacion es immortala en fàcia de la barbaria, tala seriá la leçon immediata de l'eveniment.

Pasmens, nos fau espedonar un pauc mai lei rasons dau pelau que rescònta aquela societat. De joines, desintegrats dau mòtle "republican", an seguit de percors identics -dei guètos hlmizats, dau caumatge ai pichòtei trafecs-, per se retrobar a Fleury-Mérogis e anar puei au *djiad*. Manipulats o consents, son ignorants de sa propria cultura, victimas d'una astrada que mestrajan pas ges.

De monde de la drecha e de la senèstra governamentalà - e parli pas de l'unanimisme dei caps d'Estats au doble discors venguts manifestar dins la capitala dau centre dau Monde-, se son mobilizats dins un movement d'union nacionala jamai vist dempuei de temps. Totei, *Son Charlie* ! A l'Assemblada, a la votz, *la Marseillaise* es estada cantada per que « *lo sang impur raje dins lei regas* ». La Republica una e indevesibla s' es assolada dins una manifestacion d'exorcisme patologic e repepiat. Es lo nòstre Joanon, J.Jaurès, que remembra dins un esclach lo mòtle dau convencionau Barnave que dobtava de la puresa dau sang versat après lo massacre d'aristocrates : « *Prepaus òrre, car tre que lei*

*partits començan de dire que lo sang es impur que raja dins lei venas dei adversaris, se meton a l'escampar abòrd e lei revolucions vènon tuarias.* »

L'autra leçon deis eveniments dau 6 de genier es esconduda, fa gaire, dei prepaus tenguts per lei partisans d'una ideologia racista e xenofòba dei pichòtei frasas assassinas. Lo paire Le Pen es vengut orfèbre dins l'ignominia. Es estat seguit per lei lipacuòus sarkosistas, Hortefeux e Gaino. Sens oblidar lei « odors e sentors » de Chirac dins son discors de Brest. Aquesta classa politica es lèsta de trobar de bòchis expiatòris per de gasanhs electoraus. La situacion d'ara es favorabla per aprofondar aqueste climat de tension. Islamofòbia e antisemitisme a la manòbra. Rason de mai de se laisser pas prendre a la leca dei cons e dei salòps.

Gerard TAUTIL

Revirada : <http://locebier.free.fr>

Après lo chaple,  
Provença entre  
esper e rompedura

Èvenement à retentissement planétaire, le carnage de *Charlie Hebdo* nous renvoie en pleine figure les questions liées au vivre ensemble, à la démocratie à la convivialité.

Si j'eus fait partie du comité de rédaction je me serais, et certains l'avaient exprimé à l'époque, battu pour ne pas publier de caricatures liées à l'islam. Certainement pas par souci de ne pas blasphémer, mais plutôt par refus de ce qui est aussi une stigmatisation ; une autre manière pour une majorité de montrer du doigt une minorité ce qui nous est, bien sûr, totalement insupportable.

Les journalistes dessinateurs de *Charlie* ont fait un autre choix. Bien sûr cette décision leur appartenait et n'aurait dû, n'aurait pu être remise en cause par

quiconque. Héritier de la philosophie des Lumières nous marchons aussi dans les pas de Voltaire et faisons nôtres ses commentaires sur l'encyclopédie : « *je n'ai jamais approuvé ni les erreurs de son livre, ni les vérités triviales qu'il débite avec emphase. J'ai pris son parti hautement, quand des hommes absurdes l'ont condamné pour ces vérités mêmes.* ».

A partir du 7 Janvier nous sommes tous devenus *Charlie*, non par accord avec leur contenu mais pour dire avec



Si on ne peut plus se moquer... Dessin JL-R

suite page 13 ►